


So enye hu sɛɛ wobɛwɔ COVID-19 ne papu vaccines no nyinaa mmere koro mu?



Aane! Mpanyimfo ne mmofra a wɔfata betumi awɔ COVID-19 ne papu vaccines no mmere koro mu, wobetumi mpo de COVID-19 booster paneɛ aka ho.

Nanso ɛho nhia sɛ wobɛyɛ saa – ntwentwɛn wo nan ase sɛnea ɛbɛyɛ a wobɛnya nenyinaa wɔ nsrahwɛ baako mu. Wɔ wɔn bere a wofata ne mmere a nnuro no wɔ hɔ ma wo!



Adɛn nti na ehia sɛ menya COVID-19 ne papu vaccines no nyinaa afe yi?

Sɛ wowɔ wo COVID-19 ne papu vaccines no a, ɛte kwan a yareɛ no fa so ha wapomuden kɛsɛ na enduru sɛ ɛde wo bɛto ayaresabea, anaasɛ ebeku wo - titiriw ne mpaninfoɔ a wɔn mfie akɔ anim ne nipa a wɔwɔ apomuden mu haw deda. Na sɛ obi nya COVID-19 ne papu bere koro mu a, ebetumi asen sɛ wenya yareɛ ne mu baako pɛ!



Sɛ me nya vaccines no nyinaa bere koro mu a, so menya nsunsuanso bɔne bi?

Ebia enye den sɛ wobɛnya yareɛ no ho sɛnkyɛrenne sɛ wo wɔ vaccines mienu no nyinaa prɛko a, nanso ɛsono obiaa ne nsunsuansoɔ aa onya. Wobetumi anya eyinom afiri vaccines no bɛa mu wɔ nnaɔba baako(1) kosi mienu(2) ntem:

- Abasa mu yaw na kɔkɔ yɛ wɔ baabi a wogyɛ paneɛ no
- Ɔbrɛ
- Awosoɔ
- Atiridii
- Abofono
- Honam yaw anaa tipaeyɛ


Yɛ wei fa boa wabasa aa ahonhon anaasɛ emu yaw wɔ bɔɔbia wɔn wɔ wo paneɛ no wɔ:

- Fo ntoma nwunwunwunu a ɛho te, fa gu biayɛ hɔ
- Kɔ so toto wo nsa na fa di dwuma
- Sɛ ɛbɛyɛ yie a, gye w'ahome kakra

Frɛ wo duruyɛfo sɛ nsɛnkyɛrenne no bi ha wo aa, anaasɛ ɛtoa so boro nnaɔba miɛnsa(3) a.



Wɔkamfo papu ne COVID-19 vaccines nyinaa kyerɛ obiara a wadi boro bosome nsia(6). Wɔn nyinaa yɛ kama na wɔyɛ adwuma yiye!



→ So ɛsɛ sɛ mewɔ vaccines no nyinaa wɔ abasa koro mu?

Ɛyɛ wo ne duruyɛfo, anaa wo yarehwɛfo a ɛsɛ sɛ ɔma wo vaccine no, ntem asem! Wobetumi anya COVID-19 ne papu vaccine no wɔ abasa bɔa mu anaase wɔde bɛwɔ bɛbibɛbi ahorow wɔ abasa koro no ara mu.

→ Ɛhe na metumi anya vaccines no nyinaa abom?

Wobetumi anya COVID-19 ne papu vaccines no afiri:

- Nnurotɔnbea
- Oduruyɛfo adwumayɛbea
- Akwahosan nhyehyɛ afie
- Ayaresabea
- Wo mpɔtam hɔ akwahosan dwumadibea

→ So wowɔ COVID-19 anaa papu ho sɛnkyerɛnne?

Twɛn wɔ wo vaccines no kosi sɛ wo ho bɛtɔ wo. Sɛ ebetumi ayɛ COVID-19 a, yɛ nhwehwɛmu na tena fie kosi sɛ wobɛnya ɛho nsusnuansoɔ

→ So vaccines yi mu bi yɛ ka?

Ɛnfa ho sɛ COVID-19 putupuru akwahosan kɔkɔkɔ no si Kotonima bosome mu, vaccines a wɔayɛ no foforɔ no da so yɛ kwa ma nnipa dodoɔ no ara:

- **Wɔn aa wɔn wɔ health insurance afam no**, nhyehyɛ dodoɔ no ara bɛfa COVID-19 vaccine no ho ka ama wɔn aa wontua hwee
- **Wɔn aa wɔn wɔ health insurance afam** no anaase wɔn aa wɔn akwahosan nhyehyɛ ntumi ntua vaccine no ho ka no, wɔn betumi anya bi kwa afi wɔn mpɔtam akwahosan dwumadibea anaa bebia wɔ tɔn nnuro ahorow a wɔn hyɛ CDC Bridge Access Program no ase. Sɛ wopɛ sɛ wo sua sua nsem no bi ka ho a, kɔ: cdc.gov/vaccines/programs/bridge/index.html
- **Mmofra a ebia wɔn awofɔ anaa wɔn a wɔhwɛ wɔn no ntumi ntɔ vaccine no**, wɔn betumi anya vaccine no kwa sɛ wɔn fata Vaccines for Children (VFC) nhyehyɛ no a. Sɛ wopɛ sɛ wo sua sua nsem no bi ka ho a, kɔ: cdc.gov/vaccines/programs/vfc/index.html

Insurance nti papu vaccine no yɛ nea wontua hwee. Sɛ wonni insurance a, ebia papu vaccine no bɛbɔ wo ka. Bisa wo duruyɛfo anaa wo mpɔtam hɔ akwahosan dwumadibea fa vaccines a wontua hwee, anaase wɔn ate so wɔ papu bere yi mu ho. COVID-19 vaccine no yɛ kwa ma obiara, sɛ wo nni insurance mpo a.



Akwɛn mienu(2) a wobɛfa so anya vaccine a ɛbɛn wo ni:



Kɔ vaccines.gov



Frɛ COVID-19 vaccine ahoma no wɔ 1-800-232-0233